

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava policije, ulica La Benevolencija broj 16, koju zastupa policijski komesar, Generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević, (u daljem tekstu Ugovorni organ)

i

Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Maršala Tita broj 29, ID broj: 4200326930001, koga zastupa direktor Arif Kulić, (u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključili su:

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI USLUGA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (OBAVEZNO I KASKO), RADARSKIH SISTEMA I KUĆIŠTA ZA RADARSKI SISTEM SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM (LOT 2)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga osiguranja motornih vozila (obavezno i kasko), radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ponudom Dobavljača, broj 01-2999/24 od 25.03.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Usluge osiguranja koje su predmet ovog ugovora obuhvataju:

- LOT 2 - osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom.

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi:

Lot 2 – 7.589,60 (slovima: sedam hiljadet stotina osamdesetdevet i 60/100) KM bez PDV-a u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača, odredbama ovog ugovora i stvarnim potrebama Ugovornog organa.

Dobavljač se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovorenog perioda i da će pod istim uslovima u periodu trajanja ovog ugovora pružati usluge osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Ugovornog organa.

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 9/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23), usluge osiguranja su oslobođene plaćanja PDV-a.

Član 3.

Sastavni dio police osiguranja su Opšti uslovi za predmet osiguranja iz člana 1. ovog ugovora ukoliko postoji neslaganje između odredbi opštih uslova i ovog ugovora, primjenjivat će se odredbe ugovora.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da za osiguranje imovine izda police osiguranja.

Ugovorne strane će potpisati police osiguranja za imovinu (radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom).

Dobavljač će osiguravati imovinu koja se osiguravaju, na zakonski period od godinu dana, počev od dana početka primjene ovog ugovora.

Član 5.

Usluge će se izvršavati sukcesivno.

Plaćanje premije za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom će se vršiti paušalno, u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, na osnovu ispostavljenih mjesečnih faktura ovjerenih od strane izabranog ponuđača, u roku od 20 (dvadeset) dana od prijema iste, na tekući račun izabranog ponuđača.

Član 6.

Ugovorni organ se obavezuje da će obavijestiti Dobavljača o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana kada je saznao za to.

Član 7.

Dobavljač se obavezuje da će odmah po obavještenju od strane Ugovornog organa, pristupiti uviđaju i procjeni štete, a najkasnije u roku od 24 sata, te se obavezuje da Ugovorni organ može pristupiti saniranju štete kod svog ugovorenog servisa za popravku radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom, na teret osiguranja.

Član 8.

Kada se desi osigurani slučaj, Ugovorne strane su saglasne da će se zahtjev obraditi, odnosno utvrđena šteta plaćati u roku od:

- LOT 2 - 5 (pet) dana od dana dostavljanja dokumentovanog zahtjeva za plaćanje osiguranog slučaja.

Član 9.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,1% naručene usluge, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 10.

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da mogu jednostrano raskinuti ovaj ugovor i zadržati pravo na naknadu štete zbog raskidanja ugovora u slijedećim slučajevima:

- ako Dobavljač kasni sa vršenjem usluga, a zakašnjenje nije posljedica vanrednih okolnosti (više sile);

- ako Dobavljač dođe u situaciju da ne može ispoštovati ugovor (stečaj, likvidacija i sl.);
- ako neka od ugovornih strana svoje dospelje obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne strane;
- ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana neće moći ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu neće ispuniti.

Obavještenje o jednostranom raskidu ugovora mora se dostaviti drugoj ugovornoj strani isključivo u pismenom obliku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Kao neznatno neispunjenje obaveze smatrat će se ono koje bitnije ne otežava ostvarivanje svrhe ovog ugovora.

Član 12.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija ugovornog organa za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovoga ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 13.

Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju da se ne riješe sporazumno, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.

Član 15.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od godinu dana, stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana i počinje se primjenjivati od dana prestanka važenja potpisanog ugovora o sukcesivnoj nabavci usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom (LOT 2) broj 02-11-4-2260-9/23 od 07.06.2023. godine potpisanog između ugovornih strana Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kao Ugovornog organa i Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo kao Dobavljača.

Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana početka primjene ovog ugovora.

Član 16.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih Ugovorni organ zadržava 2 (dva), a Dobavljač 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAČ
"SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d.

Direktor Arif Kulić



Broj: 01-5779/24
Datum: 11.06.2024

Broj: 02-11-4-3960-12/24
Datum: 03.06.2024. godine